



STATE OF WASHINGTON
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Nsɛm a ɛfa W'akadeɛ ne Wo ho Aka
Statement of Resources and Expenses

AWOFOO A ABOFRA TE NE NKYEN DIN	AWOFOO A ABOFRA NO NTE NE NKYEN DIN	ASEM NO ABA
---------------------------------	-------------------------------------	-------------

(Sɛ woyi nsaano ahyensodeɛ fri mu a, yɛsrɛɔ twɛrɛ mmuaɛɛ a aka no nyinaa. Fa inke tuntum ne bruu nkoa na twɛrɛ.)

HYENSO: ɛwɔ sɛ wode wo “social security” nɔma no ma Atenaɛɛ a wɔ sɔ Mmɔfra asene (DCS). DCS no de wo nɔma no bɛhwɛ sɛ wɔ bedi mmɔfra asenesɔ sɛdɛɛ y'akyerɛ mu wɔ Asɛmtire IV-D wɔ Social Security Mmra mu.

I. Wo Ankasa woho Asɛm		
WODIN NYINAA	AWODA	SOCIAL SECURITY NOMA
EFIE TETEFON NOMA	ADWUMA MU TETEFON NOMA	NKRATOO /MOBAIL TETEFON NOMA
ɛKWAN A WO FIE SI SO ANAA WO PO BOX ADRES	WO AWARESEM MPRENPREN YI ARA <input type="checkbox"/> M'aware <input type="checkbox"/> Me nwaree <input type="checkbox"/> M'agyae awareɛ	
KURO A WOTE MU	MANTAM ZIP CODE	WO HOKAFOO DIN /PANIN FOFORO BIARA A OWO FIE HO
FAAKO A WO WAREE (KURO /MANSINI /MANTAM)		DA A WO WAREE
MMOFRA DODOO A WONTE ME FIE	MPANINFOO DODOO A WON TE ME FIE	E-MAIL ASRES

II. W'adwuma ho Nsɛm		
A. W'adwuma ho Nsɛm		
NSAANO DWUMA	ADWUMA A WO YE NO MPRENPREN YI ARA <input type="checkbox"/> Meyɛ adwuma <input type="checkbox"/> Me nnye adwuma <input type="checkbox"/> Meyɛ m'anksa m'adwuma	
W'ADWUMAWURA DIN	W'ADWUMAWUARA NOMA	
ɛKWAN A W'ADWUMAWURA TE SO ANAA NE PO BOX ADRES	KURO	MANTAM ZIP CODE
EKUO DIN	ɛKWAN A EKUO NO WO SO ANAA PO BOX ADRES KURO MANTAM ZIP CODE	

II. W'adwuma ho Nsem (Retoaso)			
B. W'ankasa w'adwuma ho nsem			
HYENSO: Fa wo adwuma ho too a wo tuae ho nkrataa kope beye adansiedie fa wo sika a wonyae ne woho aka.			
ADWUMA NO DIN		EKWAN A ADWUMA NO SI SO ANAA PO BOX ADRES KURO MANTAM ZIP CODE	
ADWUMA KR0 <input type="checkbox"/> Adwumakuo kasee <input type="checkbox"/> Wone obi aka abom <input type="checkbox"/> Won nkoa w'adwuma		ADWUMA HO TOOTUA ADANSIDIE NOMA	
ADWUMA NO HO BANK AKAWNT A EW0			
ADWUMA NOSO AFEANO MFASO0 NYINAA \$		ADWUMA NOSO AFEANO MFASO0 SE WOTETE WOKA NYINAA FRIMU A \$	
C. Wo hokafo0 Mprenpren / Panin fofor0 biara a 0w0 fie h0 ho nsem			
SOCIAL SECURITY NOMA	NSAANO DWUMA		W'ADWUMAWURA DIN
EKWAN A W'ADWUMAWURA TE SO ANAA NE PO BOX ADRES KURO MANTAM ZIP CODE			EKUO A WODOM
D. Wo hokafo0 Mprenpren / Panin fofor0 biara a 0w0 fie h0 ho nsem			
HYENSO: Fa wo hokafo0 adwuma ho too a wo tuae ho nkrataa kope beye adansiedie fa wo sika a wonyae ne woho aka.			
ADWUMA NO DIN		EKWAN A ADWUMA NO SI SO ANAA PO BOX ADRES KURO MANTAM ZIP CODE	
ADWUMA KR0 <input type="checkbox"/> Adwumakuo kasee <input type="checkbox"/> Wone obi aka abom <input type="checkbox"/> Won nkoa w'adwuma		ADWUMA HO TOOTUA ADANSIDIE NOMA	
ADWUMA NOSO AFEANO MFASO0 NYINAA			
ADWUMA NOSO AFEANO MFASO0 NYINAA \$		ADWUMA HO TOOTUA ADANSIDIE NOMA \$	
E. Apomuden / Esee ayarehwE ho nisakyibaa ma w0n a wohwE w0n			
APOMUDEN <input type="checkbox"/> Aaane <input type="checkbox"/> Daabi	EDIN NE ADRES MA APOMUDEN NSIAKYIBAA ADWUMAKUO		
ESEE AYAREHW0 <input type="checkbox"/> Aaane <input type="checkbox"/> Daabi	EDIN NE ADRES MA ESEE AYAREHW0 HO NSIAKYIBAA ADWUMAKUO		
NNIPA A APOMUDEN NSIAKYIBAA NHYEHY0EE NO W0 NE DIN MU DIN		NNIPA A ESEE AYAREHW0 HO NSIKYIBAA NHYEHY0EE W0 NE DIN MU DIN	
III. Sika a wonya ne w'ahodeE			
A. Sika a Efri Baabiara w0 Bosome a etwam mu yi			
M'AKATUA \$	ADWUMA HO SIKA \$	ME HOKAFO0 SIKA \$	PANIN FOFOR0 A 0TE WO FIE SIKA A WONYA \$
SIKA FOFOR0 \$		SIKA A WONYA NYINAA ANO \$	SIKA A WONYA SE YE TETE WO BIRIBIARA FRI MU A \$

III. Sika a wonya ne W'ahodeε Nsεm (Retoaso)			
B. Sika a Efri Baabiara wɔ Abosome a Etwam mu			
ABOSOME	ME SIKA A ME NYINAA	ME HOKAFOɔ / PANIN FOFORɔ NO SIKA A WONYA	FAAKO SIKA A WONYA NO FRI (W'ADWUMAWURA DIN, NE NEA EKAKO)
Ɔpεpɔn	\$	\$	
Ɔgyefoɔ	\$	\$	
Ɔbεnim	\$	\$	
Oforisuo	\$	\$	
Kotonimaa	\$	\$	
Ayεwohomumɔ	\$	\$	
Kitawonsa	\$	\$	
Ɔsanaa	\$	\$	
εbɔ	\$	\$	
Obubuo	\$	\$	
Ahinime	\$	\$	
Ɔpεnimaa	\$	\$	
C. Sika a W'akora			
KWAN A WONAM SO KORA WO SIKA	SIKA NO DODOɔ	KWAN A WONAM SO KORA WO SIKA	SIKA NO DODOɔ
	\$		\$
	\$		\$
	\$		\$
	\$		\$
D. W'ankasa wo Bank Akawnt			
AKAWNT KRO	BANK NO DIN NE FAAKO KRO	AKAWNT NOMA	WO NSESA A AKA WO BOSOME A ETWAM MU
Checking			\$
Savings			\$
Credit Union			\$
Afoforɔ			\$
E. Stocks εne Bonds			
NKYEREMU		SHARES DODOɔ	PAR NO ANO SIKA
			\$
			\$
			\$

III. Sika a wonya ne W'ahodeƐ (Retoaso)					
F. Ɛdan ho AsƐm (Nea ƐwƆ wo anaa wore tƆ a wo fie ka ho)					
ADRƐS ANAA MMRA MU NKYEREMU			AFE A WOTƆƐƐ	WƆN A WOKITA HO NYEHYƐƐƐ YI	
G. W'anksas w'agyapadeƐ (Nea ƐwƆ wo anaa wore tƆ)					
AGYAPDEƐ KRO	DEƐ HEN BI	AFE	LANSES NƆMA NE HO NKYEREMU	WƆN A KONTRAGYE WƆ WƆN NƐƐM	ƐKA A WODE
Kaa					\$
Kaa					\$
SuhyƐn/ Motor					\$
SuhyƐn / Motor					\$
Camper / RV					\$
Afoforo					\$
Afoforo					\$
Afoforo					\$
Afoforo					\$
Afoforo					\$
Afoforo					\$
Afoforo					\$
H. Adaka wo Nnɛpa wƆ mu					
FAAKO ADAKA NO WƆ			EMU NNEƐMA HO NKYEREMU	ANO SIKA DODOƆ	
				\$	
				\$	
I. AbrabƆ ho Nsiakyibaa NhyehyƐƐ					
ADWUMAKUO A WƆ YƐ NSIAKYIBAA DIN NE WƆN ADRƐS					ANO SIKA
					\$
					\$
J. AhomegyebrƐ mu Akawnt					
AKAWNT KRO	ADWUMAKUO A ƐWƆ WƆN A EKITA WƆN DIN NE FAAKO A WƆN WƆ			AKAWNT NƆMA	WO NSESA A AKA WƆ BOSOME A ETWAM MU
IRA					\$
IRA					\$
Afoforo					\$

IV. Woho Aka Da	
A. Adan	
Edan ka anaa Wo fie ho Sikatua	\$
ToƆ ne Nsiakyibaa (sE sikatua a EwƆ soro no nka ho a)	\$
Wo dan ho ka Nyinaa Bosome (ka deE EwƆ soro ho no mienu bom)	\$
B. Asetena mu nneEma	
Ɔhyew (mframagya ne famngoo)	\$
Nyinaman ahoƆden	\$
Nsuo, Nsufin, Sumina	\$
Tetefon	\$
AfoforƆ (kyeremu)	\$
W'asetena mu nneEma nyinaa hoka (keka nneEma num a EwƆ soro no bom)	\$
C. Aduane	
Aduane ma Nnipa _____	\$
Aduane a medi wƆ abƆten	\$
AfoforƆ (kyeremu)	\$
Eka dodoƆ wo bƆ wƆ Aduane ho (keka nneEma meElsa a EwƆ soro hƆ no bom)	\$
D. AbahwE	
AwiabrE hwE / AbagyegyE ma MmƆfra _____	\$
NtaadeE	\$
Sukuu Fees dema MmƆfra _____	\$
AbƆfra AsenesƆ Sikatua a meyE ma MmƆfra a wƆn nte me nkyEn	\$
Eka foforƆ bi a Efa MmƆfra ho (TwerEtwerE):	\$
Eka dodoƆ a wobƆ wƆ AbƆfra hwE so (keka nneEma a EwƆ soro hƆ no bom):	\$
E. Kaa AkƆneabadie	
Wo kaa ho Sikatua anaa ne han	\$
Nsiakyibaa	\$
Lanses	\$
PEtroo Ene brE ano nsiesie	\$
Faako a wode kaa no sie	\$
AfoforƆ (kyeremu)	\$
Sika dodoƆ a wotua wƆ kaa ho bosome biara (keka nneEma nsia a EwƆ soro hƆ no bom):	\$

IV. Eka a wobɔ no Bosome Biara (Retoaso)		
F. NtaadeE		
Adwuma AtaadeE		\$
Ntaade Foforɔ		\$
Eka dodoɔ wobɔ NtaadeE (ka nneɛma mienu a Ewɔ soro hɔ no bom)		\$
G. Apomuden HwE		
Sika a Eɔa Apomuden ne Esee ho AyarehwE ho Nsiakyibaa so		\$
Apomuden, Esee ho AyarehwE, Esee atenetene ne Anihɔ ayarehwE foforɔ a nsiakyibaa biara nnaso		\$
Apomuden hwE foforɔ bi a nsiakyibaa biara nnaso ho Ka (TwerEtwere):		\$
Eka dodoɔ wo bɔ Apomuden so hwE ho (Keka nneɛma mmeɛnsa a Ewɔ soro hɔ bom)		\$
H. Wo Ankasa		
Tiri nwi so hwE / W'ankasa ahohwE		\$
Adesua		\$
Nwoma, Koowa krataa ne Dawurubɔ nwoma		\$
Afoforɔ (twereEtwere):		\$
5. Eka dodoɔ a wobɔ wɔ w'ankasa woho hwE ho (keka nneɛma a Ewɔ soro hɔ no bom)		\$
I. Eka ne Sikatua afoforɔ a wotae bɔ no Daadaa		
WOTUA DEMAA	WOKA A AKA	BOSOME SIKA A AKA MUANCE
1.	\$	\$
2.	\$	\$
3.	\$	\$
4.	\$	\$
5.	\$	\$
6.	\$	\$
7.	\$	\$
8.	\$	\$
9.	\$	\$
10.	\$	\$
11. Eka ne Sikatua dodoɔ a me tae bɔ no daadaa Bosome biara mu (keka 1 – 10 a Ewɔ soro hɔ no bom)	\$	\$

IV. Ɛka a wobɔ no Bosome Biara (Retoaso)

J. Ɛka dodoɔ a Wobɔ Bosome Biara

Keka nneɛma a Ɛwɔ soro hɔ nyinaa a Ɛfa Ɛka dodoɔ a wobɔ bosome biara wɔ Ɛfa A – I mu bom

\$

Me kyɛfa wɔ Ɛka dodoɔ a me bɔ no bosome biara a efri nneɛma a Ɛwɔ soro hɔ no mu (sika a efri nneɛma a Ɛwɔ soro hɔ no mu, a sika a efri baabiara nka ho gye sɛ deɛ efri me hokafoɔ hɔ nkoa)

\$

V. M'anodisɛm

Me si no pi wɔ mmra a Ɛkotia ntorɔ twa wɔ Washington Mantam mu no ka sɛ, nsɛm a mede agu krataa yi soɔ no yɛ ampa, nokorɛ, Ɛna ewie pɛyɔ wɔ me nimdeɛ mu. Me te aseɛ sɛ Washington Mantam mu betumi abɔ me kwaadu wɔ dwirimdie ho fa atorɔ biara a mɛ hyɛda adie anaa nnaadaa sɛm biara ho. Me teaseɛ sɛ Asoeɛ a Ɛhwɛ Asetena mu Yiedie ne Apomuden Nhyehyɛeɛ so no bɛhwe hwɛ m'ano asɛm no mu.

NSAANO AHYENSODEɛ

DA